

t7_convex2

(TMF9VuWBPFow5ENypHv3K4T2dJFfrpgRpD3)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13_algstr_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v7_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v8_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_rlvect_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_zfmisc_1 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k2_convex1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1_xboole_0 : \iota$ be given. Let $v1_xboole_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. (((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v13_algstr_0 X0) \wedge \\ & ((v2_rlvect_1 X0) \wedge (v3_rlvect_1 X0) \wedge (v4_rlvect_1 X0) \wedge (v5_rlvect_1 \\ & X0) \wedge (v6_rlvect_1 X0) \wedge (v7_rlvect_1 X0) \wedge (v8_rlvect_1 X0) \wedge \\ & (l1_rlvect_1 X0)))))) \wedge (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0))) \Rightarrow (\neg v1_xboole_0 (k2_convex1 X0 X1)) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$v1_xboole_0 \quad k1_xboole_0 \quad (2)$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (v13_algstr_0 X0) \wedge (v2_rlvect_1 \\ & X0) \wedge (v3_rlvect_1 X0) \wedge (v4_rlvect_1 X0) \wedge (v5_rlvect_1 X0) \wedge \\ & ((v6_rlvect_1 X0) \wedge (v7_rlvect_1 X0) \wedge (v8_rlvect_1 X0) \wedge (l1_rlvect_1 \\ & X0)))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (k1_zfmisc_1 (u1_struct_0 \\ & X0))) \Rightarrow (k2_convex1 X0 X1 \neq k1_xboole_0)) \end{aligned}$$